



# Nna le ba lelapa la me

Waako Joshua and Cornelius  
Gulere  
Setswana


Nna le kgogodumo ya me  
re lebelela dinonyane tsa  
me mo loaping.





Nna le dinonyane tsa me re  
kopana le tshwene mo  
setlhareng.

Nna le tshwene ya me re  
tshameka le ditlhutlwa tsa  
me mo thabaneng.





Nna le dithutlwa tsa me re  
bopa dibolo tsa ditshwene  
ka taka.

Nna le tshwene ya me re ja  
dipanana le Tshwene-kgolo  
letsatsi le letsatsi.





Nna le Tshwene-kgolo ya  
me re tshaba Rre Khudu  
thata.

Nna le Rre Khudu re ya gae  
ka iketlo le  
Mohumagatsana Noga.







Nna le Mohumagatsana  
Noga re rata go opela  
dipina fa thoko ga noka.

Nna le ba lelapa la me re  
dula mmogo ka boitumelo  
jo bogolo!



# Nna le ba lelapa la me

Writer: Waako Joshua and Cornelius Gulere

Illustration: Wiehan de Jager

Translated By: Lorato Trok

Language: Setswana



This story was developed and versioned by members of the Ugandan Community Libraries Association.

© Ugandan Community Libraries Association, 2014



This work is licensed under a Creative Commons Attribution  
(CC-BY) Version 3.0 Unported Licence

Disclaimer: You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute or credit the original author/s and illustrator/s.

**Saide**   
South African Institute  
for Distance Education

[www.africanstorybook.org](http://www.africanstorybook.org)  
A Saide Initiative